

## ZWIRENDO ZWA MITUPO YA VHA SHAVHI

<p>1. Buba/Juda</p>	<p>Buba, Malange/Malaka/Malanga, Selamulele, Nthangeni, Tshikomba, Mpilo, Ramaleba, Tshavhumba, Mpfumba, Mafharalala, Ramathaga, Balibali, Maphutha, Ramambila, Ratshivhombela, Tshivhenga, Maphangwa, Muthivhi, Mpanda, Munene, Gwizi, Phala, Tshikalanga, Tshimange, Tshilokhulu, Rammela, Mainganya, Bakane, Rakhungu, Mathuthe na vhanwe.</p>	<p>Tsha vhumba lufu wa Malanga          Ndiani waka vhumba lufu pa Malanga          Waka vhumba Mutshinyalo          Tshavhumba waka fela dese pa Maila          Tshavhumba tsha mpakadzila,          Tsha nkwai na musuku          Vha HaMalinda lutanga          Vha tshiri ndi mavhele          Mutswana wa Malanga          Nguluvhe dza Malanga dza shaya bwagwa          Dzi nwa Nkuvhila</p> <p>Mulungu a no ku bva sena.          Enda zwa kanaka mulungu ano ku bva sena.</p>
<p>2. Hamisi</p>	<p>Hamisi, Raulinga, Magwalivha, Matamela, Muedi, Tshivhangani, Makhado, Mushoma, Ranwanasha, Rammolawa, Mabukule, Mavhandu, Mpfumali, Madima, Rasilingwani, Matshili, Mukange, Ramabikela, Thovha na vhanwe.</p>	<p>Hamisi ya misevhe          Vhagokomele vha tshikomo Tshinwe          Vhaphusela, Vhavhugwi, Vhashashe, Vhavhula,          Vhaendanamisi Mitulu vha do I wana phanda</p> <p>Mulungu ano ku bva Sena          Enda zwa kanaka mulungu ano ku bva sena</p>

<p>3. Bakali</p>	<p>Bakali,Rabakali,Lithole,Mutovu, Sikhau.Rasikhanya,Gwalidi, Daswa, Masubelele, Makumule, Sengani, Rambevha, Malotsha, Khodobo,Swalivha, (Kudzingana), Muswazi, Makhuma,Banda</p>	<p>Bakali Mashenzhele Bakali wa Tshilale tsha Mbipo Vha kaipa na vhasikana Vha Nyatshanda tshivhi tsha vhakololo Tshi sa nei</p> <p>Mulungu a no bva sena Enda zwa kanaka mulungu ano ku bva sena</p>
<p>4. Seremane</p>	<p>Mathivha, Ganganshe (Phophi,Mudziwa)Malema,(Nemusunda,Sediela, Ramutsindela, Phuriwa,Mmbodi,Sivhaga)Ngonga,Tshiedzivha, Malimandila,foroma,Tshimbudzi.</p>	<p>Tshiedzivha tsha vhana vha Nonga Vha Nyatshitundwana tshi bva Nzhelele Vha Tshilamba kufa,</p> <p>Mulungu a no ku bva sena. Enda zwa kanaka mulungu ano ku bva sena</p>
<p>5. Thovhakale</p>	<p>Thovhakale, makhumisane,Matakala, Tshisumbula, Madima, siavhe, Ralutanda, Madavhu, Rasiise, Nebonde,Ramushaka, Makhado, Malia, Khangala, Makhudja, ratshiselo, Siliga, Mukumbu, Pharamela,Magomani, Tshiundudzi, Raduvha, Khuthe, Siphei, Livhoi, Mauda, Muthakhi, Senderai, Zinyandu, thakure, Ravele.</p>	<p>Thovhakale tsha mulungwane Mulemba anonga Thovhele, Ane u tkuwa nanga dza lila, Ha lila mifhululu na mafhalafhala Mulemba a no va Maswingo Thovhakale Muzimbabwe</p> <p>Mulungu a no ku va Sena Enda zw kanaka mulungu ano ku va sena</p>

<p>6. Mhani</p>	<p>Gunununu,(Tshivule, Mugovheli, Masala, Ragau, Khangana, Mukhithi, Maungedzo, Nngob). Phathela, Tshirangwana, Rabinda, Rapeta, Tshidyamalo, Sinwamadi, Ramadi, Guluvha,Mphaphuli, Mphaketsane, Ratshilingana, Mawela, Madoba, Maemu, Davhana, Mulemba, Ramashia, Ramavhuya, Gumbuchuma, mathasa, Munano, Rasendedzani, Rankhododo, Mpanadengu, Mungoni, Mugari, Matenzhe, Ramafola na vhanwe</p>	<p>Vhatevhela naledzi vha shavhani  Gunununu nanga dza mbudzi Matevheke  Wa tshiulu tsha mmbumbelele wa Khwevha  Tshifulanani tsha vhalemba vhalapfu  Vhano fulela nndu vho dzula  Vhane vha tshi fa vha tanama vha tshi shavha  Mukombo u sina  Mani we shavha  Kushavha kuna Makumele  Vhasidzana vha zwi tefu zwilefu  Rantente Mushaya shaka  Shaka lawe ndi vhaduhulu  Ndi Mugari na Tshivhengwa</p> <p>Mulungu ano ku bva sena  Enda zwakanaka mudzungu ano ku bva sena</p>
-----------------	--	---

<p>7. Hadzhi</p>	<p>Mbelengwa, Ndouvhada, Mulungwa, Mbangambanga, Mutenda, Makhado, Milubi, Mabogo, Mathelemusa, Mafadza, Mposi, Bugana, Gundula, Ragimana, Ramushweu, Ramashidzha, Muungulwa, Muzeziwa, Mahada, Madavha, Ramutumbu, Magala, Sikhotshi, Matundu, Ravhengani, Mulamavu, Kululu, Mungoni, Ligavha, Mphoshomali, Mudogwa, Ramatsea, na vhanwe.</p>	<p>Mbelengwa ina vhavhuya ya vhana vha Hadzhi, Mbelengwa ino bva Nombe na Vhasikana, Mbelengwa ya zwala vhavhuya, Ya zwala vhasikana, vhaka nakisisa, Vhana vha Hadzhi ndi vho Nkalahonye, Vho Ntamazwose  Wa nti was shonzha a u piwi chipwele, Chipwele tsha lila tshi no piwa nto wa nyama Vhasidzana vha tshena vha zwi meno Ndi vha ha mulungwa thole  Vhono lungwa nga gumbu la muno Vhari ntionwa mudzingwane tengana mapanga, Mapanga tiwana na Vhembe  Mbelengwa kuno diwa nyama Mbelengwa kuno diwa Nkaka Nyamanyolo I no diwa ya diwa na vhasikana, Vhana vha mbelengwa a vhana kupela Kuno pela nyika, Gwezi gwa Vhembe mutenda nda vhigwa.</p> <p>Enda zwakanaka Mudzungu a noku bva sena.</p>
------------------	--	---

8. Sadiki	Sadiki, Mposi, Netshidzini, Munyepi, Shea, Tshidada, Masevhe Nemakomboni, Nngalana, Madula, Tshithavhana, Magugumela, Nemutamvuni, sithakhuni Mandadza, Mangomeni, Mugudubi, Madi, Netshikulwe, Dzegere, Simali, Khalaru, Sidogi, Malivhusha, Mamburu, Muregu, Gamuri, Chiboho, Mulefu, Muubeleni, Liuvha, Maphaga, Mphaga, Radzuma, Maligana, Makhalavhula, Murovhi, Ramapala, Sikhwari, Rahanelani, Mutshidza, Manugu, Rapfumbedzani, Nethomboni, Tshikwela, Mutswaletswale, Hulumeni, Muremela, Mukhoru, Mudzili na vhanwe.	Sadiki muloi wa nombe A no lowa dzili mafulo, dzili munnda A sa lowi dzili mudanga Marungerunge Tshithavhana Kholomo u runga na nzadze U runga na matholehadzi Sadiki wa Tshidzini Tsha Ramaleba Magugmela Mposi wa misevhe  Mulungu a no ku bva Sena.  Vhata zwakanaka Mudzungu a no ku bva Sena.
9. Ngabi/Nzung unde	Ramasala, Hamandishe, Muhada, Mulemba muthihi, Rasivhetshele, Ndou, Sombana, Maduze, Ramulondi, Tshikovhele, Rashamuse, Tshiguvare, Duma, Razwiedani	Ngavhi Zungunde vha Duma Mulungu ano ku bva sena
10. Maange /Nemanga	Ndwambi, Masera, Maake/Maange	Mange wa mbila ya muswoswe wa vhukaka
11. Salefu/Sarefu	Rasalanavho, Mapfumo, Pandelani, Maphara	Salefu wa vhuhindu Mulungu a no ku va sena

<p>12. Tshinyaladzi</p>	<p>Munonde, Ratshibaya, Mukhavhuli, Ranombe, Rangolo, Raluzwizwo, Serepa/Tshiremba, Denga, Mbambale, Mugwari.</p>	<p>Tshinyaladzi wa ku kati na manganashe  Na vho Nya Didingwe la Nkwela  Dzulani zwanu nwa Tshinyaladzi  Dzulani zwanu nkhwa sunga nkhwa sadiki  Gonze kunaka nga vhasikana  Vhana vha KuKati na Mange  Ndi vhaduhulu vha Mangale  Vhana vha ishe  Vha bvaho Mbelengwa Thavhani Khulu  Tshinyanladzi tsha mbila ya muswoswe</p> <p>Vhata zwakanaka Mulungu a no kubva Sena  Enda zwakanaka Mulungu ano ku bva sena</p>
-------------------------	---	--